



Province of the
EASTERN CAPE
EDUCATION

MOHATO O PHAHAMENG

KEREITI YA 9

PUDUNGWANA 2016

**SESOTHO PUO YA LAPENG P3
MEMORANTAMO**

MATSHWAO: 60

Memorantamo e na le maqephe a 7.

KAROLO YA A: MOQOQO

POTSO YA 1

RUBURIKI YA HO TSHWAYA MOQOQO

Makgetha a ho lekanyetsa	Kgato 7: phihlello e babatsehang 80% – 100%	Kgato 6 phihlello e kgabane 70% – 79%	Kgato 5 Phihlello e ntle 60% – 69%	Kgato 4 Phihlello e mahareng 50% – 59%	Kgato 3 Phihlello e fofo 40 –49%	Kgato 2: phihlello e karolwana feela 30– 39%	Kgato 1 Ha ho phihlello 00– 29%
Moralo le dikahare	8-10	7-8	6-7	5	4	2-3	0–2
	Dikahare ke tse babatsehang, tsa boiqapelo; mehopoloe matla e phepetsang monahano	Dikahare ke tse ntle, mehopolo keya boiqapelo, e tebile mme e tsosa tjantjello.	Dikahare di a kgahlisa, di momahane hantle; mehopolo e tsosa tjantjello, e a kgodisa.	Dikahare tse loketseng, tse momahaneng ho lekaneng; mehopolo e a thahasellisa, boiqapelo bo kgotsofatsang.	Dikahare di mahareng feela, momahano ha e ntle; mehopolo boholo e a amoheleha; boiqapelo bo a haella.	Dikahare ha di a hlaka ka nako tsohle; mehopolo e seng mekae, e a iphetaka.	Dikahare boholo di tswile lekoteng; ha ho momahano; mehopolo e kgathatsa matla, e a phetakwa.
Matshwao: [10]	Moralo le/ kapa mekgwaritso e qalang o hlahisa moqoqo o babatsehang.	Moralo le/ kapa mo/ me kgwaritso di hlahisitse moqoqo o motle haholo.	Moralo le/ kapa mo/ me kgwaritso di hlahisitse moqoqo o motle.	Moralo le/ kapa mo/ me kgwaritso di hlahisitse moqoqo o kgotsofatsang.	Moralo le/ kapa mo (me) kgwaritso di hlahisitse moqoqo o mahareng feela.	Moqoqo o ntse o sa amohelehe kgatong ya PL, le ha o radilwe; ha o a bopeha hantle.	Moralo kapa mekgwaritso e a haella; moqoqo o bopilwe ka tsela e sa kgahliseng.

	5	4 – 5	4	3–4	3	2	0 – 1
Tshebediso ya puo, setaele le ho hlaola diphoso	Kelohloko e sedi ya matla a puo; puo (le ya bonono) le matshwao di sebediswa ka tsela e babatsehang; kgetho ya mantswe a a babatseha; setaele sehalo le rejisetara di loketse sehlooho.	Kelohloko e sedi ya matla a puo; puo le matshwao a puo di sebediswa ka nepo; o sebedisa puo ya bonono; kgetho ya mantswe ke e batsi, ya boiqapelo; setaele sehalo le rejisetara di loketse sehlooho.	Ho na le bopaki ba kelohloko e sedi ya puo; puo le matshwao a puo boholo di nepahetse; mantswe a kgethilweng ke a loketseng tema; setaele sehalo le rejisetara di loketse sehlooho.	O bontsha kelohloko e itseng ya matla a puo; puo ya hae e bonolo. Mantswe a puo a lekane; kgetho ya mantswe ke e lekaneng; setaele, sehalo le rejisetara di tsamaelana le sehlooho.	Kelohloko e sedi ya puo e a haella; tshebediso ya puo e mahareng feela; matshwao a puo hangata ha a sebediswa ka nepo; kgetho ya mantswe a motheo feela; setaele, sehalo le rejisetara di hloka momahano.	Puo le tshebediso ya matshwao a puo di fosahetse; kgetho ya mantswe e a haella; setaele, sehalo le rejisetara ha di a nepahala.	Puo le tshebediso ya matshwao a puo di fosahetse haholo; kgetho ya mantswe ha e ya nepahala; setaele, sehalo le rejisetara di fosahetse kahohle- hohle.
Matshwao: [5]	Moqoqo boholo ha o na diphoso kaha o lekotswe botjha ho hlaola diphoso.	Moqoqo boholo ha o na diphoso kaha o lekotswe botjha ho hlaola diphoso.	Moqoqo boholo ha o na diphoso kaha o lekotswe botjha ho hlaola diphoso.	Moqoqo o ntse o na le diphoso tse mmalwa le ha o lekotswe botjha ho hlaola diphoso.	Moqoqo o na le diphoso tse ngatanyana le ha o lekotswe botjha ho hlaola diphoso.	Moqoqo o ntse o tletse diphoso tse ngata, le ha o lekotswe botjha.	Diphoso di ngatangata, le pherekano e kgolo le ha ho na le boiteko ba tekolobotjha.

	5	5	3 – 4	3	2 – 3	2	0 – 1
Sebopeho-diratswana, selelekela, qetelo le bolelele	Diratswana di a babatseha, di hokahane, ka tsela e hlakileng ka dinako tsohle.	Diratswana di ntle haholo, di hokahane ka tsela e hlakileng boholo ba nako.	Diratswana di bopilwe ka kgokahano ka tsela e kgotsofatsang.	Diratswana di ntle, di hokahaneng ka tsela e utlwahalang.	Diratswana le dipolelo di na le diphoso, empa moelelo o ntse o le teng.	Diratswana le dipolelo di motheo feela.	Mongolo o molokoloko (ha ho diratswana) kappa diratswana di haella haholo.
Matshwao: [5]	Selelekela le qetelo di a babatseha haholo, di dumellana le mosebetsi.	Selelekela le qetelo di ntle haholo, di dumellana le mosebetsi.	Selelekela le qetelo di ntle, di a kgahlisa, di dumellana le mosebetsi.	Selelekela le qetelo di a kgotsofatsa, ho latela ditlhoko tsa mosebetsi.	Selelekela le qetelo di batla di kgotsofatsa, ho latela mosebetsi.	Selelekela le qetelo di bonolo feela.	Selelekela le qetelo di haella le ho fokola haholo.
	Bolelele bo nepahetse, ho latela ditlhoko tsa sehlooho.	Bolelele bo nepahetse.	Bolelele bo nepahetse	Bolelele bo nepahetse.	Bolelele bo batla bo nepahetse.	O batla o le molelele/ mokgutshwane.	O molelele/ mokgutshwane haholo.

MATSHWAO A KAROLO YA A: 40

KAROLO YA B

POTSO YA 2

RUBRIKI YA HO LEKANYETSA TEMA YA KGOKAHANANO

Phihlelo	Khoutu ya 7 E babatsehang 80 – 100%	Khoutu ya 6 E kgabane 70 – 79%	Khoutu ya 5 E ntle 60 – 69%	Khoutu ya 4 E mahareng 50 – 59%	Khoutu ya 3 E fofo 40 – 49%	Khoutu ya 2 E karolwana 30 – 39%	Khoutu ya 1 Ha ho phihlelo 0 – 29%
Dikahare Moralo le Sebopeho	6	5 – 6	5	4	3 – 4	2	0 – 1
	-Tsebo e babatsehang ya ditlhokeho tsa tema.	-O na le tsebo e ntle haholo ya ditlhoko tsa tema.	-Tsebo e mahareng ya ditlhokeho tsa tema.	-Tsebo e lekaneng ya ditlhokeho tsa tema	-Tsebo e seng kae ya ditlhokeho tsa tema; karabelo ya hae temeng e bontsha tsepamiso e ka haellang.	-Tsebo ya motheo feela ya ditlhokeho tsa tema. Karabelo ya temeng e bontsha kgaello yah o tsepamisa maikutlo.	-Ha a na tsebo ya ditlhokeho tsa tema; karabelo ya hae temeng e bontsha tsepamo ya maikutlo e fokolang.
	-Bongodi bo taolong, o tsepamisa maikutlo kahohlehohle, ha a tsewe lekoteng.	-Bongodi bo taolong, o tsepamisa maikutlo, ha a kgelohle.	-Ho Ngola: o tsepamisa maikutlo, empa o kgeloha hanyenyane.	-Ho Ngola: o batla a kgeloha, empa ha a rothofatse moelelo wa tema.	-Ho Ngola: o a kgeloha, moelelo ha o utlwahale nqa tseding;	-Ho Ngola: o a kgeloha, moelelo ha o a hlaka nqeng tseding.	-Ho Ngola; o tswa lekoteng haholo; moelelo ha o a hlaka nqa tse ngata.

Matshwao: [6]	-Dikahare le mehopolo di momahane ka ho phethahala, dintlha di hlahisitswe ka botlalo, dintlha tse tshehetsang di tshehetsa sehlooho.	Dikahare le mehopolo di momahane, dintlha ka bokgabane mme di tshehetsa sehlooho.	-Dikahare le mehopolo boholo di momahane; dintlha dingata mme boholo di tshehetsa sehlooho.	-Momahano e lekaneng ya dikahare le mehopolo, dintlha tse itseng di tshehetsa sehlooho.	-Momahano e mahareng ya dikahare le mehopolo, dintlha tse seng kae di tshehetsa sehlooho.	-Ha se ka nako tsohle dikahare le mehopolo di momahaneng, dintlha tse tshehetsang sehlooho di mmalwa feela.	-Ha ho na momahano ya dikahare le mehopolo; dintlha tse tshehetsang sehlooho di mmalwa haholo.
	-Bopaki ba moralo le/ kappa mekgwaritso di hlahisitse tema e bohehang, e se nang diphoso.	-Bopaki ba moralo le/ kappa mekgwaritso di hlahisitse tema e bopehileng ka bokgabane, e bohehang.	-Bopaki ba moralo le/ kapa mekgwaritso di hlahisitse tema e bohehang, e ntle haholo.	-Bopaki ba moralo le/ kappa mekgwaritso di hlahisitse tema e bohehang ho kgotsofatsang.	-Bopaki ba moralo le/ kappa mekgwaritso di hlahisitse tema e amohelehang ho mahareng feela.	-Ha e a lekana bakeng sa PL le ha ho na le bopaki ba moralo le/ kappa mekgwaritso; tema ha e bohehe.	-Moralo le/ kappa mekgwaritso di a fokola; nehelano ya tema e fokolang.
	Sebopeho se nepahetse ka hohlehohele.	-O sebedisitse melao e amehang ya sebopeho hantle haholo.	O sebedisitse melao e hlokehang ya sebopeho.	-Osebedisitse melao e loketseng ya sebopeho ka kutlwisiso e lekaneng.	-O na le tsebo e mahareng ya melao ya sebopeho- o siile dintlha tsa bohlokwa.	-O sebedisitse melao ya sebopeho ka bofokodi- o siile dintlha tsa bohlokwa.	-Ha a sebedisa melao e hlokehang ya sebopeho.

Puo, setaele le tekolo botjha	4	3 – 4	3	2 – 3	2	1 – 2	0 – 1
Matshwao: [4]	<p>-Puo e nepahetse, tema e lohilwe ka tsela e babatsehang.</p> <p>-Tlotlontswe e loketse sepheo, mmadi le maemo ka phethahalo.</p> <p>-Setaele, sehalo le rejisetara ke tse loketseng.</p> <p>-Tema boholo ha e na diphoso ka ha e lekotswe botjha ho di hlaola.</p> <p>-Bolelele bo nepahetse.</p>	<p>-Tema e bopilwe hantle mme e nepahetse.</p> <p>-Tlotlontswe e loketse sepheo, mmadi le maemo.</p> <p>-Setaele, sehalo le rejisetara di loketse ditlhokeho tsa tema.</p> <p>-Tema boholo ha e na diphoso ka ha e lekotswe botjha ho di hlaola.</p> <p>-Bolelele bo lekane.</p>	<p>-Tema e bopilwe hantle mme e baleha ha bonolo.</p> <p>-Tlotlontswe e loketse sepheo, mmadi le maemo.</p> <p>-Setaele, sehalo le rejisetara boholo di lokile.</p> <p>-Tema boholo ha e na diphoso ka ha e lekotswe botjha ho di hlaola.</p> <p>-Bolelele bo lekane.</p>	<p>-Tema e bopilwe hantle ho lekaneng.</p> <p>Diphoso ha di sitise phallo ya mehopolo.</p> <p>-Tlotlontswe e lekane bakeng sa sepheo, mmadi le maemo.</p> <p>-Setaele sehalo le rejisetara di lokile ho lekaneng.</p> <p>-Ho na le diphoso tse mmalwa leha tema e lekotswe botjha ho di hlaola.</p> <p>-Bolelele bo batla bo nepahetse</p>	<p>-Tema e bopilwe ka tsela ya motheo feela. Diphoso di mmalwa.</p> <p>-Tlotlontswe e a haella mme ha e a lokela sepheo, mmadi le maemo.</p> <p>-Ho na le ho kgao-kgao ha setaele, sehalo le rejisetara.</p> <p>-Diphoso di mmalwa leha tema e lekotswe botjha ho di hlaola.</p>	<p>-Tema e bopehile ka bofokodi mme e thata ho baleha.</p> <p>-Tlotlontswe e hloka ho lokiswa mme ha e a lokela sepheo, mmadi le maemo.</p> <p>-Setaele, sehalo le rejisetara ha di a nepahala.</p> <p>-Tema e tletse diphoso leha e lekotswe botjha ho di hlaola.</p> <p>-Bolelele e telele/ kgutshwane haholo.</p>	<p>-Tema e fokola haholo mme e thata ho baleha.</p> <p>-Tlotlontswe e hloka ho lokiswa haholo mme ha e a lokela sepheo, babadi,-</p> <p>Setaele, sehalo le rejisetara ha di tsamaelane le sehlooho.</p> <p>- Tema e tletse diphoso, e kopakopane leha e lekotswe botjha ho di hlaola.</p> <p>-Bolelele -E telele/ kgutshwane haholo.</p>

MATSHWAO A KAROLO YA B: 20

MATSHWAO KAOFELA: 60

MATSHWAO A FETOLETSE (60 ÷ 2): 30